

Broj:10/1-1-02-040/25-41291/2

Podgorica, 22.12.2025. godine

Na osnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“ broj: 41/18), Ministarstvo finansija sačinilo je

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

NACRTA ZAKONA O GLOBALNOM MINIMALNOM POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE:

Javna rasprava trajala je od 26. novembra do 15. decembra 2025. godine.

NAČIN SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE:

Ministarstvo finansija sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu Zakona o globalnom minimalnom porezu na dobit pravnih lica dostavljanjem primjedbi, prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona, u pisanom ili elektronskom obliku.

Program javne rasprave o tekstu Nacrta Zakona o globalnom minimalnom porezu na dobit pravnih lica objavljen je na internet stranici Ministarstva finansija, <https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-globalnom-minimalnom-porezu-na-dobit-pravnih-lica>.

Zainteresovane strane svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i komentare na Nacrt Zakona o globalnom minimalnom porezu na dobit pravnih lica mogle su dostaviti na e-mail: daniijela.pejovic@mif.gov.me; gordana.popovic@mif.gov.me; aida.hodzic@mif.gov.me. U toku trajanja javne rasprave na tekst Nacrta Zakona o globalnom minimalnom porezu na dobit pravnih lica dostavljena je sljedeći predlog i sugestija:

ERNST & YOUNG MONTENEGRO D.O.O

PRIMJEDBA/PREDLOG/SUGESTIJA 1:

U cilju usaglašavanja predloga nacrta Zakona o globalnom minimalnom porezu na dobit pravnih lica (u nastavku „Zakon“) sa Direktivom Savjeta EU 2022/2523/EC predložili bismo izmjenu i dopunu člana 32 predloga nacrta Zakona i to u pogledu stava 1 član 32 Zakona na sledeći način:

2026.	9,4%
2027.	9,2%
2028.	9,0%
2029.	8,2%
2030.	7,4%
2031.	6,6%
2032.	5,8%

Nadalje, predložili bismo izmjenu i dopunu stava 2, član 32 Zakona na sledeći način:

2026.	7,4%
2027.	7,2%
2028.	7,0%

2029.	6,6%
2030.	6,2%
2031.	5,8%
2032.	5,4%

OBRAZLOŽENJE PRIMJEDBE/PREDLOGA/SUGESTIJE 1:

Navedene izmjene imaju za cilj da obezbijede potpunu usaglašenost odredbi nacrtu Zakona sa relevantnom Direktivom Saveta Evropske unije, kao i sa OECD Model Pravilima. Ovakvo usklađivanje je od suštinskog značaja radi izbjegavanja različitih tumačenja i potencijalnih neslaganja prilikom praktične primjene propisa, naročito u segmentu koji se odnosi na priznavanje domaćeg dopunskog poreza na nivou jurisdikcija matične kompanije, čime se obezbjeđuje pravna sigurnost, harmonizacija sa međunarodnim standardima.

ODGOVOR OBRAĐIVAČA: PREDLOG SE PRIHVATA

U vezi sa navedenim predlogom ukazujemo da je u cilju jasnije implementacije Direktive EU 2022/2523/EC o obezbjeđivanju globalnog minimalnog nivoa oporezivanja za grupe multinacionalnih preduzeća i velike domaće grupe u Uniji, OECD/G20 Inkluzivnog okvira pripremio OECD Model Pravila radi sprečavanja erozije poreske osnovice. Navedeni model pored jasnijih smjernica predviđa i izmjene pojedinih odredbi iz citirane Direktive koje je potrebno implementirati u domaću zakonodavstvo. U konkretnom slučaju, dat je tabelarni prikaz po godinama za period 2026 – 2032 godine koji se odnosi na procentualna izuzeća za zarade i materijalnu imovinu sastavnog subjekta koji se nalazi u Crnoj Gori, koji je različit od prikaza u samoj Direktivi.

Ovo ministarstvo prihvata navedeni predlog u cilju obezbjeđivanja pune implementacije svih međunarodnih standarda koji za cilj imaju sprečavanje erozije poreske osnovice i premještanja dobiti u jurisdikcije sa niskim ili nultim poreskim opterećenjem, kao i očuvanje fiskalne stabilnosti Crne Gore.

OVLAŠĆENI PREDSTAVNICI MINISTARSTVA KOJI SU UČESTVOVALI U JAVNOJ RASPRAVI:

- Biljana Peranović, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem;
- Danijela Pejović, načelnica Direkcije za poreski sistem i poresku politiku;
- Aida Hodžić, samostalna savjetnica I u Direkciji za poreski sistem i poresku politiku;
- Gordana Popović, samostalna savjetnica I u Direkciji za poreski sistem i poresku politiku.

MJESTO I DATUM SAČINJAVANJA IZVJEŠTAJA:

Podgorica, 17. decembra 2025. godine.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA FINANSIJA KOJA JE ODGOVORNA ZA PRIPREMU NACRTA ZAKONA, ODNOSNO STRATEGIJE:

Direktorat za poreski i carinski sistem – Direkcija za poreski sistem i poresku politiku – Odsjek za direktne poreze i poresku politiku.



MINISTAR
Novica Vuković